



My Dashboard

Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017
Compare to: Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017

 All Users
+0.00% Sessions

Visits

Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017

9,206

% of Total: 100.00% (9,206)



Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017

2,633

% of Total: 100.00% (2,633)




Visits and Visits

Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017:

● Sessions

Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017:


● Sessions




Visits by Traffic Type

■ organic ■ direct ■ referral

Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017




Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017



Avg. Visit Duration

Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017: ● Avg. Session Duration

Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017: ● Avg. Session Duration



Visits and Avg. Visit Duration by Country / Territory

Country	Sessions	Avg. Session Duration
United States		
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	2,378	00:11:05
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	1,041	00:07:09
% Change	128.43%	55.06%
Colombia		
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	1,019	00:12:04
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	265	00:04:15
% Change	284.53%	184.10%
Portugal		
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	509	00:16:40
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	95	00:09:43
% Change	435.79%	71.43%
Germany		
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	431	00:07:48
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	71	00:02:58
% Change	507.04%	163.00%
China		
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	333	00:10:08
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	45	00:02:36
% Change	640.00%	290.92%
Spain		
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	314	00:09:58
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	105	00:08:28
% Change	199.05%	17.82%
United Kingdom		
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	311	00:10:39
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	85	00:05:10

Browser

Browser	Pageviews
Chrome	
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	29,002
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	4,885
% Change	493.69%
Firefox	
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	7,650
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	1,080
% Change	608.33%
Safari	
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	4,378
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	1,005
% Change	335.62%
Internet Explorer	
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	1,494
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	337
% Change	343.32%
Edge	
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	1,491
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	514
% Change	190.08%
Opera	
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	129
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	32
% Change	303.12%
SeaMonkey	
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	48
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	0
% Change	100.00%
Android Webview	
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	43
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	4
% Change	975.00%
Opera Mini	
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	27
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	3
% Change	800.00%
UC Browser	
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	25
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	5
% Change	400.00%

Visits and Pageviews by Mobile

Mobile (Including Tablet)	Sessions	Pageviews	% Change			% New Visits	
			Brazil				
No			Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	289	00:12:18	43.91%	Avg for View: 43.91% (0.00%)
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	8,714	43,480	Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	54	00:03:01	49.49%	Avg for View: 49.49% (0.00%)
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	2,488	7,650	% Change	435.19%	308.36%		
			Chile				
Yes			Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	274	00:08:24		
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	492	846	Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	35	00:03:55	4,418	% of Total: 100.00% (4,418)
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	145	225	% Change	682.86%	114.14%	1,412	% of Total: 100.00% (1,412)
Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	8,714	43,480	India				
Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	2,488	7,650	Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017	259	00:03:34		
% Change	250.24%	468.37%	Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017	61	00:02:32		
			% Change	324.59%	40.70%		
			Pageviews				
			Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017			44,326	
			Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017			7,875	
			% of Total: 100.00% (44,326)			% of Total: 100.00% (7,875)	
			Pages / Visit				
			Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017			4.81	
			Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017			2.99	
			Avg for View: 4.81 (0.00%)			Avg for View: 2.99 (0.00%)	
			Avg. Time on Page				
			Apr 1, 2017 - Apr 30, 2017			00:02:42	
			Mar 2, 2017 - Mar 31, 2017			00:02:44	
			Avg for View: 00:02:42 (0.00%)			Avg for View: 00:02:44 (0.00%)	